

APRIL 2019  
EBS 116  
GHANAIAN LANGUAGE AND CULTURE  
WRITING TECHNIQUES (TWI)  
1 HOUR 30 MINUTES

Candidate's Index Number

Signature:

UNIVERSITY OF CAPE COAST  
COLLEGE OF EDUCATION STUDIES  
SCHOOL OF EDUCATIONAL DEVELOPMENT AND OUTREACH  
INSTITUTE OF EDUCATION

COLLEGES OF EDUCATION  
FOUR-YEAR BACHELOR OF EDUCATION (B. ED)  
FIRST YEAR, END-OF-FIRST SEMESTER EXAMINATION, APRIL 2019

APRIL 9, 2019

GHANAIAN LANGUAGE AND CULTURE  
WRITING TECHNIQUES (TWI)

9:30 AM – 11:00 AM

CFA B

(45 marks)

BUA NSEMMISA A SAA CWA3 AAS CWA3 AYI MU NYINAA

1. Fa adeyɔ nsemfaa bi hyehye edin nsem a yeastwere wo ase aha yi anim sedee Twifoo ka no  
pereεεεε. Nhwesoo: di nkonom; hye nkɔm (10 marks)

- |      |           |      |         |
|------|-----------|------|---------|
| i.   | coscwawu  | vi.  | atofo   |
| ii.  | sudwetire | vii  | abene   |
| iii. | akurumu   | viii | apini   |
| iv.  | mmɔkwaa   | ix   | asotire |
| V.   | apaee     | X    | mfumpaa |

2. Fa nsemfaa a edidi cos yi biara ye okasamu mmienu a baako kyere edin asem na baako  
nso kyere adeyɔ ase (10 marks)

- |     |      |
|-----|------|
| i.  | Dua  |
| ii. | Poma |

- iii. Bone -----
- iv. Boa -----
- v. Bese -----

3. Kenkan kasapən a ɛdidi soɔ yi na siesie mfomoo a ɛwɔ mu nyinaa. Twere no te se obi a wakwadere Twi twere (Asante / Akuapem) mu (25 marks)

Kwasiada anopa no, εbεyε nɔnkron na ɔhene kɔɔ nkɔnwafie so koguu nsa too nkɔnwa so.

Owiee nkɔnwadan mu amaneε yi pε, na ɔkɔɔ fie se ɔrekɔ siesie ne ho ama adwabɔ no.

Merekasa yi na ntunpan gu so. ɔkyerɛmma no de twenee no tasee ɔman no mu nsemkɛseε nyinaa tomtom εmu ahenfo ne nnipa atitire nyinaa. ɛwɔ hɔ ara na yɛtɛe se: "ɔreba oo! Yi wani! ɔhene nnante brɛ brɛ." Yɛmaa yɛani so, yɛhwɛ se Nana na ɔfura kente na wɔde sika ahyehyɛ no gonn, na kwadwomfoɔ remoma no yi. Merekasa yi na bamkyiniis akɛseε redi natifi frɛdɛfrɛdɛ; na mfenasoafɔɔ rekoto sɔrekɔ anim ba akyire. Sohori ntakra, εmena ne akyeamepoma di nanim, εnna nkrawiri ne mɛntia regye no. ɛsɛ wani ; wokɔ hwɛ se Daasebre retu taatae, na nensa gu abrane so a, εhɔ na wohunu se ahenie wo baabi.